

FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security & Poverty Eradication

EWE



TECHNICAL SERVICES
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT



TOTOĐEME

LLOLNUFAA MŌFIAFIA HENA KELILI LĀĐEHA SUEWO HENA NUĐUĐUKPŌKPŌ KPLE AHEDADA ĐEĐEDA.

Woxo lolnufaa mŏfiame hena tŏfo gbledede le mŏ sue nu (SSF_ small-scale fisheries) me lele đete le nuđuđugbo kpŏkpŏ kple ahedada đeđeđa tso dukŏ ađe siwo nye Dukŏ Fofua fe habŏbŏsi kpŏa nuđuđu kple agblede nyawo dzi (FAO_ Food and Agriculture Organization) me eye wo đoe le senu abe dukŏwo dome dŏwŏnu le June 2014 me.

Nu si le etŏxe le SSF mŏfiamea nŭe nye ale si wodŏitso mŏ sue nu tofodelawo fe uliuli le blema metsonuwo me lexexeamele kukuđeđehehena dzesi dede yewo fe đofe kple wŏfe le tŏfo gble dede fe akpadzi le wofe dukŏwo dome.

Togbo be le xexeame godoo la, mŏ sue nu tŏfodelawo nye sŏtihena tŏmelŏwo fe ganyawo hŏ, wo nŭe ađaba fu wodzi eye wođeawo đe vovo le egbegbe tŏfodede fe akpadzi fe mŏnuwo me. Togbo be wogle mŏnu sua đŏ hŏ, etsi agbe eye wŏle dŏdzi le dukŏ ađewo me.

Kehŏ, le fe ewowo fe gbegbledŏ ta la, le dukŏ geđeewo mea, mŏsue tŏfodede fe habŏbŏwo togbo be wowŏa akpa gŏtŏ le tŏmelŏ lele me hŏ, woyia edzi daa ahe, đŏagbŏwo eye tea wofe amegbetŏ fe gomencamesiwo siwo nye hadomeganyawo kple dekwŏnuwo fe nŭgŏyiđi đe to.

SSF mŏfiamea nye mŏnu si dzi FAO dukŏwo adedzesi nyatefeaye le mŏma ke nu la enye agbagbadzedze be woana tŏfodede na nye wofe nu vevietŏ hena lŏđeđe dŏa fe nŭgŏbe dede kple dzikpŏkpŏ

Dukŏwo dome fufŏfo hena kpekpedenŭ nana tŏfodŏwolawo nye gbŏtŏ le dukŏmevi habŏbŏ siwo wŏ akpa vevie ađe le mŏfiameawo đođo anyi me. Le nyatefeme la habŏbŏ si kpŏa nuđuđu kple agbledenyawo gbŏ kŏ mŏfiamea nŭ hena nŭkuđođo Chandrika Sharma si nye (FAO/UN) agbalenŭlawo fe akameti sinye avuwŏla siuli mŏsue nu tŏfodelawo fe gomencamesi ta le xexeame godoo. Eyahŏ nŏ Malaysia tŏwo fe yamevu MH370 si bu le March 2014 me, enŏ mŏdzi yina habŏbŏ sŏkpŏa nududu kple agblededefe nyawo dzife kpekpe le Mongolia be yeakpe asi đe mŏfiamea đođo anyi nŭ.

Memama wu alfa deka ye le mŏfiamesia si woma đe akpa wietŏ me la me. Nunŭđŏđŏ sia nye mŏfiamea menuwo fe totodeme ko. John Kurien si đo ICSF habŏbŏa anyi ye wŏ totodeme sia hena habŏbŏa. Ewo dŏ le mŏsue nu tŏfogledede nutowo me fe blaene siwo vayi le xexea fe akpa vovovowo me vevietŏ le Kerala, India.

NGƆDON YA

Wowɔ SSF mɔfiameawo be woado velia na FAO fe agbenɔɔ se si dzi lãɖelawo awɔ ɖo. Wowɔe be woakɔ lãɖeha sue kple wɔna ɖe sia ɖe si nyɔnuwo kple nɔtsuwo wɔna si hea viɖe va na. Lãɖeha sue tɔfodelawo wɔa akpa vevie aɖe, wawoe ɖea lã siwo katã wo le na le xexeame la fe afa eye wona dɔwɔɖui ame blaasiekeleyalafa me le xexeame godoo lãɖedɔ wɔlawo dome. Lãɖeha sue kple tɔfo de nutowo le tsitre ɖi na nuto sue vovovo siwo ɖeancɔme fomevi aɖe siwo nɔte ɖe afisi wo lea fiana.

Zigedee la wonyea fomea fe gakɔ mɔnu vevietɔ le nuto suewo me. Wo yia edzi ɖeagbo wo. Ahedada kple mɔxedenuwo ga kɔtɔ le fudem nã lãɖeha suewo. Wodoa go kuxiwo kple mɔxenuwo le lãɖe ha suewo tutuɖo kple edodo ɖe nɔ me. Wowɔ mɔfiameawo le mɔ tɔxe aɖe nu to mɔɔkɔkɔkɔ nana amewo be woada emetsonuwo kɔ nɔ. Wowɔ ɖeka kple amgbetɔwo fe gomencamesi le dukɔwo dome dzidzenuwo nu eye wodonaɖe nɔ.

Mɔfiameawo me tsitre ɖe wonɔewo nɔ o, eye wòdoa ɖukɔwodome amegbetɔwo fe gomencamesi ɖe nɔ.

1. TAƆODZINUWO

Taɖodzɔnu si le SSF mɔfiamea nɔ na lãɖehã suewo:-

Be wòakɔ xexeme katã fe nuɖuɖu kɔkɔ nyawo gbo.

Be wòade gã nyawo kple hãdome gbenɔɔ fe nyonyo le xexeame dzi.

Be wòde gã nyawo kple hãdome gbenɔɔdzi le etsɔme

Be wòakpe ɖe lãɖedɔwɔlawo nɔ woakɔ hãdomegãnyawo kple wofe nuhiahawo gbo.

Le mɔ sia nu la, elebe mɔfiamea nána amegedee nade dzesi lãɖe hã suewo fe wɔfe, kpekpede nɔ nana kplɛntete. Elebe woɔɖo taɖodzɔnu siawo gbo to bubudede amegbetɔwo fe gomencamesi nɔ.

Elebe wodo nɔsɛ lãɖe hasue nutowo be woakɔ gome le nyametsotsowowɔwɔ le alesi woaza lãɖenuwo nɔwɔwɔ me. Le mɔfiame sia mea, wote gbe ɖe dukɔ madengɔwo kple fufɔfo siwo le lãɖeha sue nutowo me fe hiahawo dzi.

2. ALESI MƆFIAMEA LE KPLE ALE SI WO KEKETA

SSFLɔɔnu faa mɔfiame sia le xexea fe akpa sia akpa hena dukɔ madengɔwo kɔ. Wowɔe be woakɔ dɔwɔna ɖe sia ɖe si lɔ tɔfo dede le atsiafu kple tsi tefe bubuwo gbo. Wofo nu tso dɔɔ vovo siwo wɔa akpa vevi aɖe le tɔfo de nyawo me siwo nye dukɔwo, dukɔwo dome habɔɔ nɔ ɖokui siwo, ɖokui si ha bɔɔwɔ, agbalɛ sɔsɔ habɔɔwɔ kple ɖokui si do wɔfewo nɔ. Wo lɔ ɖe edzi be lãɖe ha sue vovowoe li eye wode dzesi be dzidzenu aɖeke me li si woatsɔ ade dzesi vovototo si le wo dome o. Ele be dukɔwo na de ɖoɖo aɖewo tome to gome kɔkɔ kple ame nɔkume makɔmakɔ mɔnu dzi be woatia tofode ha siwo nye lãɖe ha sue siwo mɔfiame siawo a ɖe vi na, eye vevie tɔ mɔfiamea akpe ɖe amesiwo nɔ wɔna mele o nɔ.

3. GOMEDOSE VEVIWO

Mɔfiame sia nɔte ɔe gomesevevewietɔdzi. Esiawo nɔte ɔe dukɔwo dome amegbetɔwo gomencamesi fe dzidzenuwo, lãdela nunɔlawo fe dzidzenuwo kple anyigbaa nɔdɔwɔwɔ edome magblẽmagblẽe dzi, to nɔkulele ɔe fufɔfo siwo wɔnamele wɔna mele wonu o nɔ kple asi kpekpe ɔe wofe gomencamesi le nuɔɔdu agbɔɔɔ si hiawo me.

ɔGomeseawoe nye:

1. Amegbetɔwo fe gomencamesiwo
2. Bubudede dekonuwo nɔ
3. Vovototo dede amewo me nu tsitsi
4. Sɔsɔminasɔe kple amɛnkume makɔmakɔ
5. Amɛnkume makɔmakɔ kple ta sɔsɔ
6. Aɔnɔ biabia kple gome kɔkɔ le eme
7. ɔɔɔwo dzi wɔwɔ
8. Amebaba nu tsitsi
9. Akɔntabiabia
10. Ganyawo, hadome kple nutowo fe belele
11. Mɔ de blibo kple dekawɔwɔ mɔnu
12. Hadome gbancamedzi kple
13. Nusiwɔ woatenɔ awɔ kple hadome kple ganyawo gbɔ kɔkɔ

4. FOMEDODO KPLE DUKɔWODOME DZIDZENUWO

Elebe woɔe SSF mɔfiameawo me eye woana woawɔɔ kple gomencamesiwo kple se bubu siwo nye dukɔa kple dukɔwodome sewo eye elebe woatɔ lɔlɔnufaa ɔkuitsɔtsɔna abɔɔɔ ɔe nuto gãwo kple dukɔwodome ɔwɔnuwo dzi.

Woatenɔ atɔ mɔfiame sia akɔ se siwo wole be woatɔ asi le eye woava amewo na tɔtɔwɔwɔ hena sewo dede kple ɔɔɔkɔkɔ ɔɔɔwo. Ke hã naneke mele mɔfiameawo me si nye mɔxɛɛ ɔe gomencamesiwo nɔ si ana dukɔa natsitsitre ɔe dukɔwodome sewo nɔ o.

5. ɔZIɔUɔU LE LãDE HA SUE TɔFODEDE KPLE NUNɔAMESIWO TAKɔKɔ

A. DZIɔUɔU SI DZI WOKA DO FE DZIɔUXI

Le dziɔɔdu si dzi woka ɔe fe dziɔyia nunɔamesi si sɔ nye akpa vevii ɔe hena dzidzedzekɔkɔ le hadome kple ganyawo kɔkɔ dekonuwo fe dzidzidedzi me kple dzesi dede amegbetɔwo fe gomencamesi le mɔ sue nu tɔfodede nutowo me. Ele be gomencamesi si like, dze kple dekonu si sɔ hena lãdɔe ɔe fe nunɔamesiwo, tefe si wodea tɔfo le, anyigba, kple ave si gogowo na nɔ tɔfo dede le mɔ sue nu nutowo me. Ele be woatɔ be lele tɔxɛ ana nɔnuwo fe gomencamesiwo. Ele be woade dzesi gomencamesi le se nu fomeviwo katã, ale woɔi eye ade bubu wo nɔ ne woanya wɔ. Ele hã be woawɔ esia kple sewo vevietɔ be woabu dekonuwo kple nu wɔwɔ ɔe ame nɔ etɔxɛefe gomencamesi le tɔme nu gbagbewo kple dukɔmeviwo fe anyigba kɔkɔ gbe deka dola siwo le uɛ nɔ. Le afi si sewo lɔ nɔnuwo fe gomencamesi ɔe emea, ele be woaxɔe de eme le nutoawo me. Ele be woade dzesi lãdeha sue kple

dukomeviwo fe taḡoḡzinu sinye be yewo agbugbo atrɔ asi le tɔfo nutowo ɲu me. Le tsitefe kple anyigba si nye dukɔa tɔ alo dukɔa kpɔa wodzia, ele be woatsɔ ɔe le hadomeganyawo kple nutoa fe taḡoḡzinuwo me, vevietɔ ne wo kple lãḡeha sue nutowoe kpɔa edzi.

Be woade mɔ na lãḡe ha sue aḡe be woate ɲu aḡe lã le dukɔa fe tsitefewo wo ɔeka kple tɔfodeɔe ɲuti se siwo wode na tɔfo dɔwɔlawo. (Article 6.18). Le esia ta, ele be dukɔwo nawɔ ɔoḡo na lãḡe ha suewo be woade lã le te fe aḡewo koɲ. Hafi woade mɔ be lãḡe ha bubuwo naḡe lã le lãḡe ha sue nutowo me la, ele be woa da nuwo kpɔ nyuie eye woawɔ nu ɔe woɲu alesi dze.

Lãḡe ha bubuwo wo ne be hoviuli ɔoa lãḡe ha sue nutowo me si nana masɔmasɔwo doa mo ɔa. Ele be dukɔwo nána kpekpeɔeɲu lãḡe ha sue nutowo eye mele be woawɔ nu ɔe woɲu yakayaka alo be woaxɔ zidzi koɲo fe gomenɔamesiwo le wosi o. Gake ne eva hia be woawɔ asitotɔ gawo la, ele be dukɔwo kple fufɔfo bubuwo na kpe ta áda nuwo kpɔ nyuie le viḡe siwo woahɛ na lã ɔe ha sue nutowo.

Le lã ɔe ha sue nutowo me masɔmasɔ siwo kuḡe zidzi koɲo fe gomenɔamesiwo me la, ele be dukɔa nakpɔ egbo le yeɲiyi dzi ga mabiamabiae, mɔ nyuieɲu nu kple susu be woaxe nugble fewo kple fexexede nu bubuwo ta le game dzi. Dzɔdzɔme fɔkuwo kple awawɔwɔwo le dzidzim ɔe edzi le lãḡeha sue nutowo me. Ele be dukɔwo na dze agbagba agbugbo tsitefewo ana lãḡehawo hena wofe nunɔamesiawo takpɔkpɔ. Le koɲome siawo mea, ele be woawɔ ɔoḡo be woatsɔ akpe asi ɔe ame siwo kpefu le bubumademade wofe amegbetɔ fe gomenɔamesiwo be agbea na ga dze edzi na wo ake eye woade nazabubu ɔe nyɔnuwo ɲu ɔe sia ɔe ɔa.

B. NUNɔAMESIWO TAKPɔKPɔ

Ahiã be woade afo siwo dzi wokado na yeɲiyi didi fe takpɔkpɔ kple lãḡe nunɔamesiwo takpɔkpɔ kpakple alesi woada asi ɔe lãḡe ha suetɔfodelawo fe didiwo kple mɔnukpɔkpɔdzi. Gomenɔamesiwo kple agbanɔamedziwoe zɔna. Dziɔɔuɔu fe yeɲiyi tatia nada sɔ le dɔwɔwɔwo takpɔkpɔ kple beléle na nuwo me.

Ele be lãḡeha sue tɔfɔgbleɔelawo nazã tɔfode mɔnu siwo magblẽ nu le wofe nutow kple nugbagbewo ɲu o. Ele be dukɔwo nakpe ɔe lãḡe ha suewo gbleɔelawo ɲu le wofe agbanɔamedziwo tɔtsɔ me. Ahiã be dukɔwo kple wofe nutowo nawɔ ɔeka be woawɔ asitotɔwɔwo, ɔoḡowo, wɔwɔ ɔe aḡaɲuḡoḡo dzi na afoḡeḡewo takpɔkpɔ, eye woade afo siwo ana nyɔnuwo kple ɲutsuwo woakpɔ gome le dɔwo me sɔsɔe kple fofo siwo ɲu wɔna mele o ɲu. Le seawonu la, ele be dukɔwo nakpɔgome le nuwo takpɔkpɔ le lãḡeḡe ɔa me. Ele be dukɔwo nawɔ eye woado ɲkuléle ɔe, ɲusẽ kpɔkpɔ ɔe kple nuwodidi fe mɔnu (MCS) siwo wɔa ɔo eye ade lãḡe ha sue nutowo ɔe ɲɔ.

Ele be dukɔwo fe taḡoḡzinuwo na nye mɔxexe ɔe lãḡe mɔnu masɔmasɔwo katã nu. Ele be lãḡeha suewo nakpe asi ɔe MCS ɔoḡowo ɲu eye woafonu tso eɲu na dziɔɔuɔa kple amesiwo le ɲusẽ koɲewo. Ele na dukɔwo be woakpɔ egbo eye woana ame sia ame na nya wofe wɔfe kple agbanɔamedziwo hena nuwo gbɔ kpɔkpɔ be woawɔ ɔeka kple se fe dodowo.

Ele be lãḡeha sue nanno nutoa fe fufɔfo siwo hia kple dukɔa fe ɔo de ɲɔwɔlawo fe habɔwɔwo me eye woakpɔ gome le nyametsotsowo kple ɔoḡo siwo akpe ɔe lãḡehawo ɲu. Ele bewoado asitotɔ ɔoḡowo ɔe ɲɔwɔ le dukɔwo kple lãḡeha sue nutowo me ale be woakpeɔe ɲutsuwo kple nyɔnuwo ɲu le lãḡeḡe ɔa me, dɔwɔwɔna siwo yia edzi do ɲɔwɔ kple megbe be woakpɔ wofe nuhiahiawo gbɔ. Ele be dukɔwo nakpɔ dzi ɔu yi fe gomenɔamesiwo ta kple masɔmasɔ bubuwo abe lifowo, tsitefewo mama kple nunɔamesi bubuwo gbɔ. Mele na dukɔwo be woawɔ ga ɲuti ɔoḡowo kple ɔoḡo bubuwo na lãḡeha sua be woade lã woagbo eme si ava agble nu emegbe o.

6. HADOME NYGWIYI, DWAJUI KPLE DO DJU WAWA

Elebe habwawo katã na kpe asi de lãdeha suewo fe nygwiyi kple takpɔkpɔ ɲu. Elebe dukwɔ na de ga lamese nyawo, sukudede, agbalẽ nyanya, mɔɔɔɔnyuwo kple aɔɔɔ do bubuwo me.

Elebe dukwɔ na do hadome dedienɔɔ doɔɔwo de ɲɔ hena lãde ha sue dawlawo katã fe vide. Be nyɔnyuwo na nakpɔ gome le dawɔna sia mea, elebe dukwɔ nakpe asi de ga dzadzraɔ, vide kple megbedada doɔɔwo ɲu. Elebe miãkatã mea de dzesi lãdeha suewo fe wɔfe be enye ga kpɔ mɔnu kple dawɔna tɔxɛ.

Elebe dukwɔ nado do dju wawa de ɲɔ.

Elebe dukwɔ naɔ ɲku lãdeha sue dawlawo kple tɔfodelawo fe gomeɔamesi dzi bewoatenɲuakpɔ wofe agbeme hiahiãwo gbɔ.

Be dawɔla siwo nakpɔ vide de wofe agbagbadzedze, ga kple takpɔkpɔ dzia elebe dukwɔ nati ga nyawo ɲuti se si so eye medea vovototo ame me o la yome. Ele be dukwɔ kple habwawo na kpe asi de ga kpɔ mɔnu siwo le uuuɔɔ didi ɲu. Elebe nɔnɔmea nade lãdeha sue nutowo dzi be woawɔ wofe dawo nyuie. Uuuu yi dukɔ bubuwo me nye agbea fe akpa aɔ. Elebe dukwɔ nade dzesi nusi tae tɔdawlawo uuna le dukwɔ domea me kple emetsonuwo.

Ele be dukwɔ nakpɔ afɔku siwo dzɔna le dawɔfewo kple nɔnɔme madeamedziwo gbɔ. Ele be dukwɔ nakpɔdawlawo dzizizi be woawɔɔ sesẽ nyawo gbɔ eye be woafɔ asa na fenyinyi. Ele be dukwɔ naɔ sukuwo hena de viwo fe etsɔme.

Ele be habwawo katã nade dzesii be mele bɔbɔe o be woawɔ do le tsiafu kple tɔuuwo dzi o. Ele be dedienɔɔ kple afɔku siwo doamole lãdeɔwo me gbɔkpɔkpɔ na lãde ha suewo hã de eme. Ele be dukwɔ na kpɔ lãde ha sue do tɔwo fe gomewamesi kple bubu ta le awa nu.

7. NUWANA SIWO YIA EDZI LE TɔFODEDEME, LãDEDEVO MEGBE KPLE ASITSATSA

Ele be habwawo katã nade dzesi lãdeɔ de vo megbe dawlawo fe wɔfe le lãdeha suewo dome. Nyɔnyuwo akpa vevie aɔ le lãdeɔ de vo megbe dawo me eye ele be habwawo katã nade dzesi esia.

Ele be dukwɔ na za ga hena dume nuhahawo, hakplɔdoɔwo kple ɲutetewo tutuɔ le lãdeɔ de vo megbe dawo me. Ele be woade dzesi blema lãdelawo fe habwawo. Ele be woadi mɔnu si dzi woato afo asa na fenyinyi le lãdeɔ de vo megbe dawo me .

Ele be dukwɔ nadi asitsamɔnu siwo leetefe na lãdeha sue fe lãvovoawo le nutoa, dukɔa kple dukwɔ dome asitsanyawo me. Mele be dukwɔ dome asitsa mɔnuwo dodo de dzi nakpɔ ɲusẽ gbegble de amenyinu siwo le tɔme lãwo me woagble nu le eɔɔlawo fe dedienɔɔ ɲu o.

Ele be woama dukwɔ dome asitsatsa me tsonuwo sɔsɔe eye takpɔkpɔ nyuie hia be woaga za tɔwo hena lãwo deɔ fu akpa o. Ele be nuwawo le lãdeha sue nutowo, hadome kple bubuawo na wɔ de kɔkɔsewo kpakple mɔnu si woza na le tɔtɔ wawo le dukwɔ dome asitsatsa nutowo, agbenɔɔ kple nuɔɔɔɔɔɔ nanye agbea fe akpa aɔ hena nuwawo le lãdeha suewo ɲu etɔxɛ.

Ele be dukwɔ nana asiwo kple asitsatsa ɲuti nyatakakawo nɔnu uuuɔɔ na lãdeha sue do tɔwo.

8. NUTSUWO KPLE NYŪNUWO FE TA SƆSƆ

Nyŋnuwo kple nyutsuwo sia wɔa akpa vevi aɔe le lãɔe ha suewo fe nyɔ yi ɔɔɔ o me. Ele be dukɔwo na wɔ woƒe ɔɔɔasiwo be woasɔ ɔe dukɔwo dome amegbetɔ fe gomenɔamesi sewo ny eye woade ɔɔɔowo tome be woaga bu nazãɔe nyŋnuwo ny le mɔ aɔeke nu o. Ele be woado dzidzenu aɔewo koɔ atɔ atɔ nazã bubu ɔe nyŋnuwo ny.

Ele be woade dzesi nyŋnuwo kple nyutsuwo fe gomenɔamesiwo eye woawɔ se siwo wɔ ɔeka kple mɔfiame siawo be woatsɔ akɔ wo ta eye woade se siwo tsitsitre ɔe enu la ɔa.

Ele be woawɔ nuwo dada kɔ ɔɔɔowo si akpe ɔe wonu woanya ale si se dedeawo anɔ, ɔɔɔ wɔwɔ kple afɔ ɔeɔe siwo akɔ nyŋnuwo fe hadome ɔɔfewo kple nyutsuwo kple nyŋnuwo fe ta sɔsɔ ta.

Ele be woawɔ mɔɔɔanununya de nyɔ siwo hia na nyŋnuwo fe ɔwɔwɔ.

9. AFƆKUWO KPLE YAME FE NƆNƆME FE TƆTRƆ

Ehiãveviedodo kple nuwɔwɔ kpata be mɔa ɔu yame fe tɔtrɔ dzi. Ehiã be woatsɔ be lele tɔxɛ ana lãɔe ha sue nuto siwo le fukpo suewo dzi. Ahiã be akpa vovovoawo nawɔ ɔeka eye woawɔ nu kple wo nuewo aduadu, ɔɔɔ wɔwɔ na tɔtrɔ ɔe nɔnɔmeawo ny, nuwo gbɔ kpɔkpɔ kple kpekpedeɔu le yeyiyi si sɔ hia.

Ne lãɔe ha sue me tɔ aɔe na afɔku dɔ la, ele be woabia akɔnta ame siwo le agbanɔamedzi nɔfewo. Yame nutowo me fe tɔtrɔwo kple afɔkuwo kɔa nyusɛ ɔe lãɔeɔe vɔ megbe ɔwɔ fe akpa vovovoawo kple asitsatsa dzi eye ele be woabu wonu do nyɔ. Nukɔ susu si nye nuwo gbugbɔ gaɔɔɔ fe nyonyo na wɔɔ ne wotso kpla ɔe afɔkuwo kple ɔ bubuwo gbɔ kpɔkpɔ ny. Ele be woadonu sia nu si hia ga vɛ si me zaa nyusɛ fuu o ɔe nyɔ.

10. ƆƆƆWO NADE NU WONƆEWO ME, AKPA VOVOWO FE ƆEKAWƆWƆ KPLE NUWƆWƆ ADUADU

Be woatsɔ be lele tɔxɛ ana tɔfode nutowo be woakɔ nyɔyiyia, ele be dukɔwo na de dzesi nu si le vevie eye woawɔ ɔ aduadu be woa de nu wonɔewo me. Ele be dukɔwo nawɔ yame kɔ mɔwo eye woazã le ɔɔɔ mawo me be woɔvi na lãɔe ha suewo eye woade futa nutowo fe dzidzedze kpɔkpɔ dzi. Ele be dukɔwo nazã se dede mɔnu siwo ana sewo ma tsitsitre ɔe wonuewo nu be na atɔiafu, tɔ tefe bubuwo kple tɔme nu gbagbewo kple wonɔfe fe dedienɔwɔ. Ele be lãɔe ɔɔɔowo na he yeyiyi didi fe taɔɔɔzinusiwo alɛ lãɔe ha suewo ɔe te.

Ele be kadodo kple dze ɔɔɔ mɔnu nyuiewo na nɔ dziɔɔɔ kple lãɔe ha sue nutowo dome. Ele be ɔ tɔwo na do nuwɔwɔ aduadu ɔe nyɔ le lãɔe ha sue habɔwɔ me. Ele be dukɔwo nado nuwo dzikpɔkpɔle nuto suewo me hena lãɔe ha suewo fe nyɔ yiyi. Ele hã be dukɔwo, nutowo kple nuto suewo nawɔnu aduadu hena lãɔe ha sue lele ɔe te.

11. NYATAKAKAWO, NUMEKUKUWO KPLE DZEÐOÐO

Ele be dukwo nawo doo siwo akpe de wonu woate nu axo nyatakaka siwo le vevie hena nyametsotsowo wawo. Nyametsotso nyuie wawo no te de nyatakaka siwo de dzi. Ele ha be dukwo na dze agbagba be yewoade nufitifitiwawo, watsi amebaba alo zanu xawo nu eye woabia akonta ame siwo le agbanamedzi ncfewo.

Sidzedze bo de lade ha sue nutowo me, wonaa amewo eye woxa bubuwo. Ele be nyatakakasiwo le vevie hena ladeha suwo fe nggbedede na no anyi. Ele be woade dzesi ladeha sue nutowo fe sidzedze, dekonuwo, nu wawawo kple mɔɔɔnu nu nyaeye woadi agbalɛ me.

Ele na dukwo be woana kpekpedenu ladeha sue nutowo vevieto nyonu siwo noate de lade de dzi dua nu. Ele be woado nyatakaka xɔ mɔnuwo siwo li xoxo kple yeyeawo anyi le nutowo, dukwo kple tefe bubuwo. Ele na dukwo be woade ga ladeha suwo fe numekukuwo wawo, nyatakakawo xawo kple nkulele de nuwo nu fe dzifo. Ele na dukwo be woado numekuku wawo le nuto bubuwo nu, nyonuwo kple nutsuwo fe tasawo kple doo siwo ade nutsuwo kple nyonuwo nu le lade de dɔa me de ngɔ.

Ele be dukwo nana amewo na nya ladeha suwo fe wafe, agbagbadzedze be amewo na nya nunyame siwo wokona tso tɔmelawo duɔu me eye woado tɔmelawo duɔu de ngɔ eye woafianu amewo tso tɔmelawo duɔu nu.

12. NUTETEWỌ TUTUÐO

Ele be woatu amewo fe nutetewo do be woakpo gome le nyametsotsowo wawo me. Ele be dukwo na de dzifo na lade ha sue dawolawo be woa de dzesiasitsa mɔnu siwo le uuuɔɔ. Ele be nutete toto do na na no mo eve nu. Ele be woatu sidzedze kple adanuwo do hena ngɔyiyi kple dɔa fe akpa vovovoawo dzi kpokpo nyuie.

13. ÐAWONUWO ZAZA KPLE TAKPOKPO

Wole dzi dem fo na habawo katã be woazã SSF mɔfiameawo. Ele be Dukɔ Fofuawo kple efe dawofewo na kpe asi de dukwo fe lɔnu faa agbagba dzedze be yewoazã mɔfiame siwo nu. Ele ha be dukwo kple habawo katã nawo do aduadu be yewoana amewo na nya mɔfiame siawo eye woa kaka esiwo gomesese le bɔbɔe kple esiwo gome woɔ.

Ele be woade dzesi takpokpo doɔwo fe nu va nyenye. Ele be nunɔla siwo le lade ha sue nutowo nua na kpɔ gome le mɔfiame sia tutu do kple ezã mɔnuwo me le wofe takpokpo te.

Ele be FAO nado xexeame katã fe kpekpedenu doɔa de ngɔ eye woa kpe asi de enu.

Àte nu akpo lɔnu faa mɔfiameawo hena lade hasuwo lele de te le nuɔnuɔ kpokpo kple ahedada dedeɔa mɔnuwo me le <http://www.fao.org/fishery/topic/18240/en>